

МИИТЭРЭЙ ОБО ҮӨРЭММИТЭ

I

Миитэрэй уон биэхигэр баан эрэр, улуус кырыыта олохтоох бэрт үгүс обороо дъаданы ыал ожого то этэ. Кини хатынгыр, сыйтытык тэхэ көрбүт хараахаа, үгүс обо ортууттан ону-маны ойута биэртэлээн сангаар сүр сыйты, дьиэс-куос курдук ожо. Улуус кырыыта, үрэбэ суух ханыг эрэ нэхилийк буолан уонна дьоно дъаданы буолан нар Миитэрэй обо үөрэниминэ улаатан эрэр. Хата бэрдин убайа Дьарааын сүүрбэччэлээх үөрэнэр кини баар буолан уонна атын бырааттара сахалыы аађа-суруйа сатыыр буоланнаар, Миитэрэй аађа-суруйа сатыыр «халлаан суруксуга» буолан эрэр. Убайа үөрэммиттэн ыла Миитэрэй үөрэнин баџарара сүр да, тобо эрэ дьонун олобүн кыһалбата кинини үөрэххэ чугаагата илик. Убайа Дьарааын Миитэрэйи үөретиэн баџарара сүр да, бэйэтэ арыычча үөрэнэр, арыт аныыра-тантнара мэлийэр, арыт ыалдьяар, эмтэнэр. Дьарааын Миитэрэйи олус таптыыр.

Былырыын сайын үөрэбүйттэн кэлээт, Миитэрэйи батыыннара сылдьан, куолутунан үөрэх туһунан, бар дьон олобо хайдах эрэйдээбин туһунан кэпсээн баан: «Мин хайдах эмэ гынан эн үөрэнэргэр кыһанан көрүөм, ону дьонгөр ахтыма. Онон кытаатан миигиттэн ыйдаран үөрэнэ сыйрыт», — дизбитэ.

ОНТОН ыла Миитэрэй ожо: «Чэ бэйи, баџар, убайым этэнгэ сылдьан үөрэннэбинэ, мин эмиэ үөрэнниэм», — диэн эрэх-турах санаан, сүрдүк кыһаммыг курдук буолар.

II

Биирдэ сайын Дьарааын сэттэ группалаах тыа оскуолатын бүтэрэн кэлэн, Миитэрэйи батыыннаран үрэх хааын устун эмиэ ону-маны кэпсии истэ. Ол иһэн Дьарааын бэйэтин кэпсээниттэн бэйэтэ тыытыллан, төрөөбүт дойдтуун сирин-үотун, отун-маын сыйты-сыйтытык тобулута одуулуу-одуулуу инигэр санаата: «Дойдум барахсан үчүгэйин үчүгэй да, улуус кыраайа буолан, хаарыан оболор үөрэнэри билбэkkэ улаатан, эрэй-буурий бөөёнү көрөн эр-

дэхтэрэ. Улаатан баран ойох ылан, ыал буола сатаан баран, кырдъян-өлөн көмүллэ турдахтара. Дьэ, олох да олох. Саатар, бэйэм аймахтарбыттан бу Миитэрэй оюну үрэт-тэрэrim буоллар», — диэн элбэжи санаата. Ити бириэмэжэ Миитэрэй сыйтыы батайтык ойута биэртэлээн, убайыттан ону-маны ыйыта истэ.

III

Хаар кыыдамныыр, тымныы буолбут, сир-дойду төйө тонгон, кыһынгы киэп киирэн эрэр. Дъарааын Миитэрэй оюлуун үрэх хааын үрдүгэр киирэн күһүнгү кыдымах муустара устан мөлбөхөн тыаанаан-уунаан ааналларын көрө-көрө кэпсээтэ тураллар.

«Миитэрэй, дьэ бу мин баара-суюба сэттэ эрэ курууппана бүтэрэн, быйыл учууталлыы барабын. Эйигин бэйэбин кытта илдьиэхпин олорор сирим дьяабыта биллибэт, аһыыр ас да сух, тангаын-сабын да сух. Онон кэнники күннэр тугу көрдөрөн иһэллэр, хааллабын», — диэтэ. Дъарааын Миитэрэйгэ куолутунан эмиз ону-маны кэпсээмхэтээтэ. Миитэрэй обо қуобах истээх хара сонун бөлтөччү кэтэн, тугут бэргэхэтийн баанан баран убайын диэки көрөн кэбиһэ-кэбиһэ: «Ээ, оннук уонна хайа, мин оскуолафа бардахпына ким мин оннубар үлэлий? Дьонум ыытыахтара суюба, арай убайым Лэгиэнтэй эрэ сөбүлүө этэ», — диэтэ. Ити курдук кэпсэтэн, сарсын Дъарааын дьиэтиттэн абыс көстөөх сиргэ учууталлыы баар, Миитэрэй хаалар буолла.

Нөнүө күнүгэр Дъарааын кыстыыр киhi киэбинэн малын, кумаабытын хомунан, оскуолатыгар учууталлыы барда. Миитэрэй обо кыстыыр-бултуур киhi быһытынан кэннинээби ойуурга хабды туһаа ийтэ табыста.

* * *

Сир-дойду туман аргыйа, кырыара тонгон хаарынан са-быллыбыт. Санга дыыл сабана бырааынныыкка Дъарааын учуутал кэлэ сылдъар. Миитэрэй обо хас да хабдыны өлөрбүт. Дьиэ таһыгар илии-атах буолан, сүөһү ахатан, уу баан, мас эрбэхэн, бурдук сынньян, убайа Лэгиэнтэйдээби абыраабыт.

Дъарааһын Миитэрэй ожолуун биир күн дэлби тангнан таһырдья тахсан кэпсэттилэр: «Миитэрэй, дъэ мин хайаан да тэһийбэтиг-тулуубатым, эйигин үөрэххэ илдүүлэхпин санаатым. Ол иһин лааппыттан тангас-сап атыылаһан ажаллым. Айахпытын хайдах эмэ гынан төлөөтөхпүнэ син үөрэниэн этэ. Мин эһиил куоракка үөрэнэ киирдэхпинэ Лэгиэнтэйдиин субэлэһэн, хайдах эмэ гынан эмиэ үөрэтиг диехпит этэ», — диехтэ Дъарааһын Миитэрэйи көрөн кэбинэ-кэбинэ. Онуоха Миитэрэй ожо сүр үчүгэйдик күлэн мичээрэ түстэ, наһаа үөрэ иһиттэ. «Дьонум ыбытыахтара суюба эбээт. Лэгиэнтэй эрэ сөбулүөбэ, сангаһын Марыныа сөбулүө суюба. Мин бардарбын дъиэ таһын бытархай үлэтин үлэлиир киһи суюх буола түһэр, ону иһинэн-таһынан Марыныа соботодун кыайыа суюба эбээт», — диехтэ Миитэрэй үрүтүн-үөхэ ыйыппахтаата уонна дъиэ аанын диехи көрбөхтөөн ылла. «Чэ бэйи, хайдах эмэ субэлэһиллиэ, Лэгиэнтэй эн үөрэнэргэр бэркэ кыһанаар», — диехтэ Дъарааһын Миитэрэйи аһыммыт хараҕынан көрөн кэбинэ-кэбинэ. Итинэн кинилэр иккиэн биир санаанан саайка онгостон кэбистилэр.

* * *

Бу күн киэхэттэн ыла сарсыны быһа бүтүн биир бөлөх тиллиһэ олорор ыалларга Миитэрэй үөрэнэ барага, барбата улахан боппуруос буолла. Миитэрэйи ийтэн, ожо гынан олорор убайа Лэгиэнтэй бэркэ сөбулээтэ, сангаһын Марыныа үлэтин-хамнаһын кыайбата бэрт, ыарыһах буолан Миитэрэй бардар эрэ сабылла түһүөх буолан, онтон дъулайан, үөрэнэ барагын сөбулээбэтэ. Обонньордоо тастарыгар олорор ыал сөбулээтэ. Дъарааһыны кытта саайкалара биир. Атын аймахтара эмиэ сөбулээтилэр. Биир хонон бараг, Марыныа Лэгиэнтэй уонна Дъарааһын тылларыгар киирэн, эмиэ сөбулэнэн Миитэрэй дъялата табылынна, үөрүүкөтүү улаатта.

Ити курдук Дъарааһын Миитэрэй ожону үөрэххэ ылар буолан, тангаһын-сабын дъаһайан, биир нэдиэлэ сынњааат, оскуолатыгар барда.

Дъарааһын баарын кытта Миитэрэй обо ыытымына хаалыхаахтара диэн күнүс куттанара, түүн аайы саныыра улаатта, арай соботох Лэгиэнтэйи эрэ эрэнэ саныыр. Оскуолаа тиййэрин санаатаабына: «Эс, ама мин кэлэн, кырдык, үөрениэм дуо?» — диэн эрэнэ санаабат. Хонук туулан, Миитэрэйи биир убайа Хабырылла сарсын оскуолаа илдъэр буолла.

Миитэрэй түүн үөһө ааһыар диэри букатын утуйбата, уута адьас көттө, наар оскуолаа тиййэрин, дъэ хайдах эрэ сиргэ, дъиэбэ-уокка тиййэбин, хайдах эрэ озборору көрөбүн диэн саныы сыйтта. Дъиэ иһинээби дьон бары утуйан муннуларын тыаһа баччыгынаата, хабыс-харанга, им-ньим, Миитэрэй суорбана суугууур, төбөчөөнө толкуйдуур, уута көттө.

Ол быыһыгар Миитэрэй үөрэнэн сайыннын, сырдаатын диэххэ айылаахтык онох кыыма күлүм гынан дъиэ иһэ сырдаан ылар.

IV

Миитэрэй обо ыраах айаннаан иһэр быһынан дэлби бобо тангныбыт, хараа эрэ кылайан көстөр гына саалынан тууна бааммыт. Хабырылла убайынын биир сыарбаа хос олорбуттар, биэрэстэнэн туоралаах-усталаах киэн байы алаас собуруу баһынан күн кирийтэ айаннатан элэгэлдьитэн, бур-бур тыыннаран истилэр. «Миитэрэй, дъэ бу кэллэ Кириэс Халдьяайы алааһа, оскуола уонна тангара дъиэтэ ол көһүннүлэр», — диэн баран Хабырылла алаас хоту баһын диехи көрөн кэбистэ. Онуоха Миитэрэй: «Ыык», — диэн баран, алаас хоту өттүнэн халдьяайы сыйыр үрдүнэн көрбүтэ, тангара дъиэтэ бөлтөрүттэн, килбэйэн көһүннэ уонна сүүнэ улахан оскуола сандааран, турбалара хоролуhan, буруолаан баргыйан, кыһынгны тымныы киэхэбэ ордук улаатан көһүннэ. Миитэрэй арай хартыынгкаа түбэхэн биирдэ эмэтэ итинниги көрөрө. Ону саныы түстэ, сүрдээбин толунна. Начаас мэнгитэн, оскуолаа улам-улам чугааан истилэр. Ол Миитэрэйгэ тыыннаах барыта илэ-бодо, оскуола дъиэлиин, тангара дъиэтиниин хамныы турарга дылы.

Оскуола таңыгар кэлбиттэрэ Миитэрэйгэ ордук дъулаан буолла, тугу да сангарбакка тула эргийэн хаалла. Кинисүөхү, кирии-таксыы, тыас-уус сүрүкэтэ бэрт! Миитэрэй тула көрөн кэбинэ-кэбинэ: «Бу маннык дойдуга мин хайдах тулуйан үөрэниэм буоллабай?» — дии санаата. Чахчыта, союруу Москва дуу, Париж дуу куоракка кэлбиттэн киниэхэ итэбэхэ суюх буолла.

Убайынаан оскуола киирэн, тангастарын-саптарын сыгынњаахтанан, куукунаба, саха дьонун бынбытынан, иттэ олордулар.

Ол олорон көрбүтэ, оскуола хохо элбээж, улахана, кинитэ элбээж дизн сүр. Кылаас аайы, үөр мороду сангатын курдук, обо сангата. Куукунаба утарыта, биирдии кылаас иһигэр, ынгырыя уйатын тобо тарпыйт курдук, обо айдаанын орто-туттан иһиттэбинэ, кини убайа Дъарааһын обону үөрэтэн эрэр сангата кэрэтик иһилиннэ. Ити бириэмээж Миитэрэйгэ сојотох дојорунан убайа Дъарааһын ити иһиллэр куолана буолла. Онтон кылаас аайыттан оболор тобута ыстанан тахсан, нууччалыы-сахалыы туойан, танѓна-тантна кэлии-барыы элбээтэ. Оболор кэннилэрриттэн кини убайа Дъарааһын тахсан кэллэ уонна сунал хаамыынан куукунаба кинилэр тастарыгар кэлэн көрбөккө турдаына Хабырылла: «Хайа, Дъарааһын, кэпсээнин?» — диэтэ. Онно эрэ көре түһээт: «Оо, бу дьон кэлбиттэр дуу, Миитэрэй кэлбит дуу?» — дии түстэ уонна хоһугар ынгыртаан илтэ. Үрдүгэр түһэн Миитэрэй тангааһын-сабын ыйааттаата. Сонно Миитэрэй обо чынгха атын буолла, мэктисигэр, толлубут бынбытын улахан анаара суюх буоларга дылы гынна.

* * *

Киэхэ оболор тарбаһаннаар, оскуола иһэ киэн-куонг, им-ним буолла. Дъарааһын Миитэрэйгэ кылаастары, атын да хостору көрдөрдө. Ону-маны кэпсээтэ. Миитэрэй обо барытын сэргэбэллээн туой сибигинэйэн ыйытан иһэр. Кини көрбөтөө үгүс көһүннэ, билбэтэбэ үгүс билиннэ. Ол сылдьан оскуола улахан учуутала Семенов дизн саһарчы көрбүт харахтаах, тор курдук хара бытыхтаах, суон, намыһах, эрдээх сирэйдээх-харахтаах нуучча сангаран-ингэрэн киирэрин-таксарын Миитэрэй батына көрбөхтүүр. Уонна сибис

гынан Дъарааһынтан: «Ити Семенов дуу?» — диэн ыйытта. Онуоха Дъарааһын: «Ээ, Семенов диэн ити буолар», — диэтэ. Миитэрэй Семеновы көрө-көрө хাহан эрэ: «Семенов диэн ааттаах киһи, сэрий тойоно, ол курдук сэриилэспит, ол курдук куоппут», — диэни истэрин санаан ыла-ыла, бүк толло көрөр. Оттон Харитонов диэн ласхах курдук намынхах, суон, бэрт сымнаас сирэйдээх-харахтаах, бытаан, набыл саналаах Дъарааһыннын бииргэ олорор саха учууталы көрө-көрө ис киирбэхтик саныыр.

Бу киэһэ Миитэрэй мангтай толлубута ааһан, улам-улам барыта орун-оннуугар түһэн, киэһэ убайын хохуугар, сааһыгар үктээммэтэх ыраас дъиэтигэр, бэрт синньялангнык утыйан хаалла.

* * *

Миитэрэй обо хас эмэ сыл төрөөбүт биир хототуттан ханна да быкпакка олорон бааран, дъэ быйыл сојотохто олою уларыйан, убайын Дъарааһын учууталы кытта бииргэ олорон олус бэркэ үөрэннэ. Мангтай пиэрбэй группаа, онтон оскуола Сэбиэтийн ууруутунан торуой группаа тахсан үөрэннэ.

Кэнникинэн Миитэрэй обою барыта бэрт буолла. Он-нообор дъулайа көрбүт Семенова олус бэрт майгылаах киһи буолан, Миитэрэйи кытта дъиибэлэхээр, оонньюур. Обо-лор син оболор, киһилэр син киһилэр. Иккис группа обо-лорун бастынгнарын кытта тэн, үөрэби бэркэ ылар, көрсүө үчүгэй обонон Миитэрэй аабылынна. Кэнники мангтайтын санаатабына бэркини саныыр буолла.

V

Аан дойду көһөрө наажаран, сир-дойду бары араас күөх сибэкинэн тэлгэнэ тэнийэн, бэс ыйын ортото. Оскуола тар-баспыта икки-үс хоммут, обо-уруу, киһи-сүөһү бары кэлэн-бааран им-ным. Миитэрэй иккис группаны бүтэрэн, үүгэц группаа тахсыбыт. Үраас сайынгы тангааны тангныбыт, үөрбүтэ-көппүтэ сүр, күөх кырыс устун хаамыталыыр. Дойдугар бараары убайа Дъарааһын оскуолатыттан бүтэрийн көһүтэр.

Бэрт наалыгыр, үчүгэй сылаас күн Дъарааһын Миитэрэй

оюлуун солко курдук долгуйя көбөрбүт тыа сафатынан күөх кырыс устун хааман иһэннэр үөрбүт дьон быннытынан илиилэриттэн тутуһан кэпсэтэ истилэр: «Миитэрэй, дьэ, эн, бу үчүгэйдик, санаабыт курдук үөрэннэбин. Оскуолаба мангнай киирэн үөрэнниң син үчүгэй, убайгын учуталы кытта олордообун, кини дъаһалынан, үөрэбинэн баран истэбинг. Оттон бэрт элбэх ою биһигиннээбэр быдан баай эрээри куһаџан дьиэбэ-уокка олорон үөрэнэллэрэ эмиэ баар. Мин бэйэм эмиэ бэрт эрэйинэн үөрэммитим, эн бэйэн билэбин күүспүнэн күрээн баран үөрэммитим, ол тиййэн бэрт куһаџан дьиэбэ-уокка олорбутум. Онон эн үөрэххэ кытаатан кыһанар буол», — диэн Дъарааһын элбэжи кэпсий истэ. Ону истэ-истэ Миитэрэй көтөн барыах курдук буолар. «Убайым былсыр ийэтиттэн-афатыттан күүһүнэн күрээн тиййэн үөрэммэтэб буоллар, билигин мин уруккубунаабар өссө куһађанык сылдыям этэ», — дии саныы-саныы, Миитэрэй убайын Дъарааһыны итиитик таптыы саныы истэ.

Нөнүө күн Дъарааһын, Миитэрэй ою убайдарын Лэгиэн-тэйдин үүгэ буоланнаар, икки атынан сир ийэ чээлэй күөх сиэдэрэй кырсын устун либигирэтэн, туой олох, үөрэх түхунан, аны кыһын Миитэрэй хайдах үөрэтэллэрин кэпсэтэ-кэпсэтэ күүлэйдии баран испиттэрэ.

Аан дойду күөх илгэтэ, ыллышыр чычычаа, тэлээрэр үрүмэччитэ эдэр ыччат үүнэр олообун алгыы, кинилэри батынан иһэр курдук мэлдьи көбөрө-унаара турбута.

САЙЫНГНЫ КҮН КИИРИИТЭ

Тыал да суюх, былсыр да суюх. Бэрт налыгыр күн буолла. Туох баар кыһалда бүгүн күн ситиһилиннэ ини? Хамсыыр харамай бүгүн ама туох итэбэстээх үүгэ диэх курдук үтүө күн буолбута.

Үчүгэйгэ бајата хамматых, ымсыырбыттыттан харафа арахпатах диэбиккэ дылы, олус үчүгэйэ бэрт буолан, бу күн миэхэх хайдах ааспыта хотон биллибэтэх курдук хайын-үйэ хоту торжо күөх тыа үрдүнэн киирэрэ чугааан, ордук сандаарбыт этэ. Онно көрдөхпүнэ, хоту энээр тыалар, күөх